




Publicat 03 12 2023, 17:00


Avalanche.report



1 fèble      2 moderat      3 Mercat      4 fòrt      5 plan fòrt



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDimars 05 12 2023 →




Coches febles persistentes



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Gran



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe

Frecuència: Quauqui

Mesura de lauet: Mejan

Es activitats d'espòrts de nhèu requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua cèrta cautela.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se facilament. Aço se da enes pales arribentes per dessús des 2000 m aproximativament. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son en part de mida grana. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh

Ath delà en còtes nautes e nauta montanha es plaques de vent mès recentes pòden desencadenar-se damb facilitat. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent.

I a un perilh 3 (mercat) de lauegi d'esguitlament basau. Aço se da enes pales erbosees arribentes per dejós des 2400 m aproximativament. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Son necessàries experiéncia e prudència.

### Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Aço se da per dessús des 2000 m aproximativament. Era nhèu recenta abondiuia e plaques de vent se tròben ath dessús de coches trendes.

Es observacions sus eth terren confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.




## Tendéncia


Es condicions meteorologiques empediràn un rapid canvi entà milhors condicions.



## Grad de perilh 3 - Mercat



Tendència: perilh de lauegi constant  
enDimars 05 12 2023 →



Coches fèbles persistentes




Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe  
Frecuència: Quauqui  
Mesura de lauet: Gran



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe  
Frecuència: Quauqui  
Mesura de lauet: Mejan



Esguitlament de nhèu



Estabilitat deth celh de nhèu: molt praupe  
Frecuència: Pògui  
Mesura de lauet: Mejan

Es condicions entàs espòrts d'iuèrn dehòra des pistes controlades son en quauqui casi delicades.

Es coches febles ena nhèu vielha pòden desencadenar-se facilament. Aço se da especiaument enes pales arribentes per dessús des 2200 m aproximativament. Precaucion sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, coma per exemple ena entrada de canaus e conques. Es lauegi son en part de mida grana. Es "whumpfs" e es henerècles que propaguen son senhaus d'alarme qu'indiquen aguest perilh

Ath delà sustot en còtes nautes e nauta montanha es plaques de vent mès recentes pòden desencadenar-se damb facilitat. Precaucion sustot apròp des crestes, e tanben enes conques, canaus e ath darrèr de cambis abruptes de pendent. Es endrets perilhosí aumentaràn damb era altitud.

I a un perilh latent de lauegi d'esguitlament basau. Aço se da enes pales erbosees arribentes per dejós des 2400 m aproximativament, principaument enes sectors damb fòrtes acumulacions de nhèu naua. Evitar es zònes damb henerècles d'esguitlament basau.

Son necessàries fòrça experiéncia ena avalacion deth perilh de lauegi e era màger prudència.

### Celh de nhèu

Patrons de perilh

pp.4: heired dessús de caud / caud dessús de heired

pp.2: esguitlament de nhèu

Era grana quantitat de nhèu recenta e era nhèu ventada capèren un feble mantèth de nhèu vielha. Aço se da per dessús des 2200 m aproximativament. Era nhèu recenta arrepòse ath dessús d'ua crosta per dejós des 2600 m aproximativament. Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes.



Es observacions sus eth terren confirmen era estructura febla deth mantèth de nhèu.


En còtes mejanes: Era nhèu vielha ei fòrça umida.

### Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.



## Grad de perilh 2 - Moderat



Tendéncia: perilh de lauegi constant  
enDimars 05 12 2023



Plaques de vent



Estabilitat deth celh de nhèu: **praube**

Frecuència: **Quauqui**

Mesura de lauet: **Mejan**

Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion.

Damb eth vent de moderat a fòrt , a compdar deth dimenge , per dessús des 2200 m aproximativament s'an format plaques de vent inestables. Endrets perilhosí se tròben sustot apròp des crestes e tanben en conques, canaus e ath darrèr de cambis sobtes de pendent. Es endrets perilhosí e era probabilitat de desencadenament aumentaràn damb era altitud.

### Celh de nhèu

#### Patrons de perilh

(pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent)

Es plaques de vent mès recentes repòsen ath dessús de coches trendes per dessús des 2200 m aproximativament. Era nhèu vielha ei majoritàriament establa. Era nhèu recenta arrepòse ath dessús d'ua crosta per dejós des 2600 m aproximativament.

En còtes baishes e mejanes: En generau non i a pas pro nhèu entara practica des espòrts d'iuer.

### Tendéncia

Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.